

SOBO SMAIL:

ABR

**PODACI O UČEŠĆU GRADJEVINSKIH RADNIKA U RADNIČKOM
POKRETU U BANJALUCI**

Petsto do šesto gradjevinskih radnika u Banjaluci okupili su se u sindikalnu organizaciju URS-a 1931 godine kada je počela nešto intenzivnija gradjevinska djelatnost.

U vremenu od 1931 do 1938 godine podružnica je vodila nekoliko tarifnih akcija. Značajnija je bila ona od 1932 godine kada je bio stvoren tarifni ugovor izmedju podružnice i zanatsko industrijske komore sekcije gradjevinara, s kojim su znatno popravljeni uslovi rada. Rezultati ove akcije pozitivno su djelovali na razvoj i ugled sindikata.

U vremenu ekonomske krize i vrlo malog obima građenja koji je u Jugoslaviji karakterističan već od 1931 pa sve do 1955 godine a i dalje, sa izuzetkom Banja Luke u kojoj se izgradjivala zgrada banovine, vladala je velika neposlenost gradjevinskih radnika.

U tom periodu podružnica je vodila izvjesne tarifne akcije, uglavnom radi obnavljanja tarifnih ugovora.

S obzirom na specifičnost rada u gradjevinarstvu i na činjenicu da je vrijeme zaposlenja trajalo samo 4 - 6 mjeseci godišnje, radnici su bili bezdušno eksplorativani. Prosječna zarada kvalifikovanih gradjevinskih radnika iznosila je oko 20, a nekvalifikovanih 7 - 9 dinara dnevno.

Veliki dio gradjevinskih radnika nije bio socijalno osiguran, mada su poslodavci od zarade oduzimali jedan dio za socijalno osiguranje. U nekim preduzećima bilo je dovoljno da radnik zapali cigaretu, pa da bude odmah otpušten sa posla. Zloglasna uredba o minimalnim platama radnika i

službenika davala je otvorene mogućnosti poslodavcima za neograničenu eksploataciju i vršenje svakog bespravljia nad radnicima.

S obzirom da su pretežan dio gradjevinskih radnika u Banja Luci sačinjavali nepismeni seljaci, na njih je vršio uticaj kler, naročito križari. U to doba se odvijala i stranačka borba među gradjevinskim partijama što je pomalo uticalo na podvajanje radnika hrvatske i srpske nacionalnosti. Međutim, bezdušna eksploatacija je objedinjavala radnike i omogućavala podružnici da istraje u borbi za prava i bolje uslove rada.

Duša podružnice bio je Pavle Radan. Dugi niz godina on je bio u rukovodstvu podružnice a neko vrijeme i pretsjednik. Preko njega podružnica je, pored sindikalnog rada, politički djelovala i osiguravala ostvarenje direktiva koje je postavljala Komunistička partija. Pored mnogih političkih akcija, naročito se nastojalo raditi sa otresitijim i uzdignutijim radnicima sa sela.

Podružnica je sa prilozima svojih članova pomagala štrajkašev obućare, drvodjelce, brijače itd. u Banja Luci, te druge gradjevinske radnike izvan grada.

U 1937 godini gradjevinska djelatnost se znatno poopravila. Te godine podružnica je povela tarifnu akciju i pregovor sa poslodavcima, ali zbog velike nezaposlenosti gradjevinskih radnika, nije postignut naročiti uspjeh. Bilo je izvjesnih pokušaja da se organizuje štrajk, ali to nije učinjeno. Međutim, u proljeće 1938 godine kada je počelo asfaltiranje grada i gradnja pruge Banja Luka-Doboj, te nekih vojnih objekata sazreli su uslovi za štrajk gradjevinskih radnika.

U gradu Banja Luci i bližoj okolini bilo je uposleno oko 800 radnika na gradjevinskim objektima. 26.06. juna 1938 godine podružnica je zatražila pregovore sa poslodavcima,

- 3 -

AB

zahtijevajući za kvalifikovane radnike nadnicu u visini od 60-80, a za nekvalifikovane 30 - 40 dinara, bolje higijensko tehničke uslove rada, propisno socijalno osiguranje, otkazni rok od 15 dana i uredno isplaćivanje zarada.

Poslodavci su odbili zahtjeve sa izuzetkom nekih sitnih i neznatnih ustupaka.

30.06.1970. održan je zbor gradjevinskih radnika i donesena jednoglasno odluka da se stUPI u štrajk. Poslodavci su nastojali da zavrbuju štrajkolomce, obećavajući da će plaćati bolje, ali im to nije uspjelo. Preduzeće "Bešlagić" je dovelo policiju da zaštiti radilište, ali su radnici ostali jedinstveni i uporni. Parola radnika bila je: "Pao je shop, štrajkovati do pobjede". Štrajkovalo je 800 radnika. Štrajk se uspješno vodio a pomagale su ga podružnice i radnici u gradu te gradjevinske i sindikalne organizacije iz Ljubljane, Zagreba, Sarajeva i drugih mesta. Štrajkaški odbor sačinjavali su drugovi: PAVO RADAN, SMAIL SOBO, MATO JURIC, PAVO PAJIC, FRANJO MATERIĆ i SVETKO JANJIIĆ, a poslodavce su zastupali inženjeri: HILMIJA BEŠLAGIĆ, ALEKSANDAR VULIĆ, FRANJO MIKUŠ i vođnik MOLNARIĆ JOSIP. Kada su poslodavci vidjeli da je štrajk dobro pripremljen i organizovan i da su radnici u štrajku jedinstveni te da ne mogu naći štrajkolomce, počeli su popštati.

Poslije 8 dana to jest 8. jula potpisani su kolektivni ugovor i završen štrajk. Zahvaljujući štrajku povišene su nadnice kvalifikovanih radnika na 40 - 60 a nekvalifikovanih na 25 - 30 dinara. Bili su usvojeni i ostali zahtjevi radnika.

Štrajk gradjevinskih radnika imao je velikog političkog uticaja na radnike naročito na one sa sela.

Štrajk gradjevinskih radnika u Banja Luci, ne samo da je imao pozitivne uticaje na radnike iz grada, nego se

odrazio i na radnike u okolnim mjestima. Tako je u Bosanskoj Gradiški vodjena krupna tarifna akcija sa "Helfmanom" iz Zagreba preduzećem koje je gradilo most preko Save. U ovoj akciji je zadovljeno radničkim zahtjevima i napravljen je kolektivni ugovor.

U drugim akcijama koje je vodila Partija ili sindikati, gradjevinski radnici su bili jedinstveni. U sukobu sa komoršima - Dušanom Balabanom, Komora gradjevinskih radnika je bila jednodušno uz Partiju.

U tarifnoj akciji koju je podružnica vodila u Banja Luci u početku 1939 godine, radnici su bili jedinstveni pa je obnovljen kolektivni ugovor sa poslodavcima.

U 1939 godini komoraši su Sarajevu pod vodstvom Jakšića radili su na razdvajaju radničkog pokreta. Tako su neke sindikalne podružnice gradjevinskih radnika odvojili od Saveza gradjevinskih radnika Jugoslavije i osnovali nekakav Bosansko-Crnogorski savez gradjevinskih radnika.

Na sastanku u dočađanju potsavezu gradjevinskih radnika u Sarajevu u jesen 1939 godine na kojem se odlučivalo o otcjepljenju bosansko-crnogorskih podružnica od Saveza gradjevinskih radnika, Delegat iz Banja Luke Smail Sobo najenergičnije protestovao protiv cijepanja organizacije Saveza gradjevinskih radnika, pa je zajedno sa delegatom iz Mostara Agmetom Šegetalom demonstrativno napustio sastanak kome je prisustvovao i Šreten Jakšić. Pošto su Jakšičevci osnovali poseban Savez gradjevinskih radnika za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, podružnica iz Banja Luke se vežala za Potsavez gradjevinskih radnika za Hrvatsku u Zagrebu i ostala u jedinstvenom Savezu gradjevinskih radnika za Jugoslaviju.